

S-3

Arhiv Bočkrajan B. Luka

ABK

PRIMJEDJUZI

Članodu Partije i sindikata u Danja
zadol u periodu od 1935 - 1937 godine.

Autentizirali obradio D. Hrdiljević

G A D R E Z A J

- | | |
|---|----------|
| 1/ Podiumna "Komisja" reakcjijska | strona 1 |
| 2/ Oryginalny projekt | 2 |
| 3/ na międzynarodowych | 3 |
| 4/ Uz jeden strażnik | 4 |

Područnica "Košarca" na jugu Srbije

U Banja Luku sam došao 1929 godine – rekao sam je drugi Franjo Scraffin – i priredio kao rednik – sindikalista, integratorac sam se za rad sindikalnih područnica. Odmah sam otisao u zadnjoki dom gde sam se počeo poslati davješnog vremena iznosio i sa drugovima Karasom, Željkom Karabegovićem, Boškom Hadžićem, Pavkom Šešepom i mnogim drugim predstavnicima radničkog pokreta u ovom gradu. Danas, kada se ojetim i prebiram u mislima po ekipanju od kojih sam dijeli više od 20 godina, ne mogu s da, ne ponosim sindikalnu područnicu "Košarca" koja je u ono vrijeme bila veoma aktivna. No, ne sam odmah reponzitivni da je područnica radila i Ajdevala više vazi, van crkvenih predstava, jer su uveliki su novčani red bili minimalni u glavnem radi toga što je rekla uspeo da progara na rukovodacu nijestu u sindikalnom pokretu i neke svoje ljudi. Takav je bio i Topalović, rođanski čovjek koji je ubačen u rukovodstvo sindikata. U to vrijeme među predstavnicima drugovima dugo se raspravljalo o tome kako treba sprovoditi liniju Partije među administracijom, konzervativnim uvelicima, među članstvom nekoliko područnica koje su Ajdevala u gradu a obuhvatile su ogroman području vidika.

Na kraju je konstatovano: da se na ovom planu gradišće, odnosno, da komunisti nisu dovoljni sedili na jednom vodilom dijelom rednika na tenu da ih privuka u članstvo i na izvršavanje zadataka koji su stajali pred klasična sindikalna pokretom. U to vrijeme partitska organizacija nije bila jedinstvena – to je period između 1929 i 1936 godine i jedan

die drugeva je stajao na stanovitstvu da ne treba saradjivati sa centraštinom. Već die drugeva je smatrao da je mlađe formacije rad i u tem pravcu, uporedno, pripravljajući radnike na klasnu borbu...

Ovanti stipendiji

Odmah poslije tega uslijedila je i odluka da se unutar sindikata oformi Ovanti sindikat što se uskoro poimalo kao vrlo korisno, a već 1931 godine, imali su jak i veoma razvijen, kako sindikalni tako i kulturno-prosvjetni rad u sindikatima. Uglavnom pojeđana društvena aktivnost odvijala se preko zadržkog društva "Polagid" i sportskog društva "Borec", kao i preko društva "Prijatelji prirode" i biblioteka.

U tom vremenu "Polagid" je imao oko 2.500-3.000 članova, što bez sumnje predstavlja veliki broj, a pored toga, kao posebna sekcija pri društvu radila je biblioteka koja je imala takođe oko 1.500 članova. Istovremeno je "Polagid" rukovodio i sa narodnim prosvjedivanjem što se može pogledati u organizovanju mnogobrojnih kurseva i predavačkih centara. U društvenim prostorijama je radio karloperantista i ljubitelja matematike, a u zajednici sa KAP-om organizovani su predavanja za širi krug plušalaca na raspršenom društvenom i političkom problematiku. Predavači su često dolazili iz Zagreba i Beograda ali i drugih, industrijskih razvijenih gradova.

Pored toga, društvene sekcije su povremeno organizovale kružne turnaje ili gostovanje po okolnim selima i gradovima. Tako je "Polagid" u više navrata posjetio Drvar, Prnjavor i Ljubija, u bliskoj okolini nema sela u koim društvo

uđe bar po nekoliko puta sačuvale. Čavalo program u kojim
su učestvovali su nevjajne seoske pjevački muziki i Konski
hor, tamburaška i dramaška grupe.

Otkaz državnog pozivatka na svijest i kod
ogromnog broja radnika u one vrijeme bio je veoma velik. Uz
ovo te druge napomenuti još samo ovaj "Palagić" je bio najbroj-
nije državno u gradu i to je doveljno da se sagleda u pravom
svijetlu raznovrsna djelatnost ovog kulturnog kolektiva.

III. Intermetamorfoza...

Ukuta manju ulogu u podizanju svijesti među
stokim radnicima odigralo je društvo "Prijatelja prirode",
koje je svoju aktivnost manifestovalo preko mnogih političkih
mamtanika i predavanja na raznim fakultima u prirodi. Tako je
društvo jednom prilikom organizovalo salet u crveni sabor u
Ivanjici za svatu svoju seosku jedinicu. Ogorčeno međutim mno-
gim grupama se otkrila izvedbenja programa. U prvom redovima je bilo
mnogo emocijina. Odmah poslije tog i stariji su počeli da
ispuštaju crkve i da se pripravljaju emocijini. Nekoliko emoci-
jina dijelilo je letke u kojima se govorilo o jedinstvu radnika
i seljaka. Neko od predstavnih je izvještio Kandarsku sta-
nicu. Odmah je stupila u akciju žandarmerija i policijsa. Poli-
cijske patrole krvatole su sve one na koje su sumnjali da imaju
ne kakve veze sa organizacijom ovog saleta i satverile ih u
podrum časnočne stanice. Kasnije su mnogi od njih otkriveni u
upravi policije i evidentirani kao opasni komunisti.

To je bilo 1954 godine, a neposredno pred sam
rat, članovi "Palagića" su stigli u sačuvanje u Fojedor.
Tameđu ostalog, kao tredu gačku hor je trebao da otpjeva i

Internacionalu. Kada je na ovo čuo katarski protstojnik on je
kao da te niko dozvoliti. Vedjutvo puta je uspjelo da ubjedi
protstojnika da ga ta ista pjesma može sastavni dio program
činila i u Banja Luci, i da nad ne viđi važnoga radi čega je
moći bilo ovaj povratak. Realije ovog "izražavanjenja" protstojnik
je rekao: "Kada mi tamo dozvolili, onda neka..."

Ustvarili su to vrijeme svu kulturno-prosvjetnu
društva morala su progane podnosit na odobrenje upravi po-
ličje. Kasnije, tako je i ovaj put uprava društva "Pelegica"
podnijela svoj program na odobrenje u kome je pored ostalog
kao treća tačka stajala i Internacional. U policiji su ovi
tačku jednočavne iskoristili a napomenom da je to zabranjeno
pjevati. Tako je vedjutvo puta uspjelo da ubjedi protstojnika
u Prnjavoru da je pjesmu dojavio i u Banja Luci. Sto nije bilo
tadno, ipak je jedan bio drugova etonovec pri pomisliti na
repressalije koje će učiniti realije prednje. Između ost-
alih i hororotić je izrazio bojanu da će biti otpušten a posla
jer je državni službenik. Tada je na posornici stupio Josip
Bakarićko. Prethodno je jednom drugu naredio da snuti i
malična ulazna vrata u volitu malu domu gdje je davano predstavljanje
i ovaj put mjesto za dirigentkim pulzom sausao je Šeša. Ujegova
pojava i emocije na posornici bila je toplo pozdravljen.

Više nego i jednu drugu tačku programa radnici
su pozdravili Internacional i oslušali je stojeći, a izvedjače
su prigradili dugotrajnim aplauzom. Ovaj slučaj se pokovio tako
đe u sudniku Ljubilju.

Us jedan strajk

Da se opet vratimo male crnacu. Preko Crvenih
streljaka rad se odvijao tako da je svaka područnica sa svim
strankama djelovala sive i predstavljale radničku klasi ne samo

umtar nago i van Banje Luke. U godini 1953 donesena je odluka da se u Crvenih sindikata u Partiju prihvati jedan veći broj najboljih i najodanijih radnika. Na taj način partitska organizacija je smatrala svoju djelatnost je proširila i na ostale industrijske razvijene centre Bosanske Krajine.

Pored velike aktivnosti partitskih radnika u kulturno-prosvjetnim i sportskim društvinama, njihov rad je dovela do uspostave i razvoja u svakodnevnoj borbi za ostvarenje radničkih prava putem pregovora, ili u krajnjoj liniji preko štrajkova, što nije bilo rijedak slučaj i istoriji i razvitiu radničkog pokreta u Banja Luci.

Neka je osamnaestodnevni štrajk pilanskih radnika rječnik primjer kako su radnici bori se za ostvarenje svojih prava. Spomenuta je stvar, da je poslijepog svjetskog rata u Banji Luci bilo sagradjeno radničko dnevničko od 32 dana. Kodjutim, kada su pogoni pilana "Bosna-kosa" počeli sa radom, radnici su dobivali dnevnicu u formi od 16 dana. Nezumljivo je radi čega je veliki dio radnika bio nezadovoljan i što je među njima došlo do negodovanja koje se kasnije postepeno pretvorilo u zborove i manifestacije protesta i na kraju osamnaestodnevni štrajk.

Vrijedno je napomenuti da je ovo bio prvi štrajk poslijepog 1929 godine kada je Šuković zavee tekućnu diktaturu. Tako pod nepodnošljivim uvelovima, radnici su ovaj štrajk ekonomske uspješne, na jednu veliku moralnu i političku pobjedu - jedinstvo radnika, koje je došlo uspostave i razvoja u tim danima. Da su radnici stvarno bili jedinstveni gospodari i činjenice da je bio veoma malo broj štrajkbreljera koji su pokušavali, i pored svih sponosa radnika, da nastave pozne, štrajkbreljere

Što se ujedno svjerao je gospodin Šćepanović predsednik da nijedan radnik na Poljoprivrednom Štrajku ne počne obavljati na zahtjev "ulje koje gaudja u dverištu", nego da treba preduzeće energična mjeru protiv štrajka, u krajnjoj liniji, otpuštajući ih sa posla. Ipak je bukvno Štrajk, a sa Štaćem počeo je ostatec svega desetak radnika. Kada su ujutru na posao na njih je obavezano išla policijska ili bandarmerijska patrola, kao osiguranje, jer su radnici bili spremni da se obraduju na ulicama koje su na bijednu radnici okupili gospodari koja nisu prešala ni pred kakvim mogućnostima da ta radnike iseljaju i poslednju krp smage radi povećanja vlastitih profiti.

Odmah poslijе toga ukljedilo je otpuštanje radnika sa posla. Mnogi od njih, kada su ujutru dolazili na posao, posljije okončanog štrajka dobivali su radnički knjižići i isplatu sa napomenom da više nisu poželjni u preduzeću.

Kao slijedi, u nekoliko navrata dolazio je do Štrajkova pisanika radnika. Za vrijeme drugog Štrajka policija je izvršila hapšenja većeg broja istaknutih radnika – komunista. Mnogi od njih su uključevani u danima. Početkom tega, oni su se uvarali svakodnevno javljati određenoj policijskoj stanici. Nekako u to vrijeme je sam hapšen, uključan i na kraju uprava preduzeća je dobila od policije narudženje da ne otpuste sa posla. Međutim, radnici su demonstrirali i negodovali također da će ga povratiti na posao. Uzvraćajući su u upravi policije i preduzeća koraki pozastigli pred zahtjevima radnika. Na kraju, to je bilo predviđeno kolektivna ugovorenja koji je kasnije potpisao Štaćan predstavnika radnika i uprave preduzeća.